

nabavljene imovine danom preuzimanja imovine, u skladu sa uslovima potpisanih ugovora sa dobavljačima.

Član 9.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužuju se Ministarstvo finansija Kantona, Ministarstvo saobraćaja Kantona i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 10.

Implementacija Sporazuma o zajmu, iz člana 1. ove odluke, ne zahtijeva donošenje novih i/ili izmjenu postojećih propisa.

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-49982/25
15. oktobra 2025. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu čl. 18. tač. b) i k), 29. stav (1) tačka e) i 38. stav (1) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i čl. 23. stav (1), 24. i 25. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/25), Skupština Kantona Sarajevo na 25. Radnoj sjednici, održanoj 15.10.2025. godine, donijela je

ODLUKU

O PRIHVATANJU DODATNOG ZADUŽENJA PO OSNOVU UGOVORA BROJ 1 O AMANDMANU NA UGOVOR O ZAJMU OD 01. FEBRUARA 2023. GODINE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA REALIZACIJU PROJEKTA "TRAMVAJSKA PRUGA ILIDŽA - HRASNICA"

Član 1.

Prihvata se dodatno zaduženje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) po osnovu Ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 01. februara 2023. godine (u daljem tekstu: Ugovor o amandmanu) između Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) i Evropske banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: EBRD) u iznosu do 5.000.000 EUR-a, za realizaciju projekta "Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica" (u daljem tekstu: Projekat).

Član 2.

Sredstva po osnovu Ugovora o amandmanu iz člana 1. ove odluke koristit će se za finansiranje dodatnih radova koji su potrebni za realizaciju Projekta, te plaćanja usljed izmjenjenih cijena građevinskih materijala i radova na tržištu.

Član 3.

(1) Sredstva Ugovora o amandmanu iz člana 1. ove odluke prihvataju se u formi vanjskog indirektnog duga, pod sljedećim uslovima:

- rok otplate	15 godina
- grace period	3 godine (uključen u rok otplate zajma)
- kamatna stopa	šestomjesečni Euribor + 1% marža, na godišnjem nivou
- dospijeca	polugodišnje, u jednakim otplatama glavnice (na dan 20. januar i 20. juli)
- jednokratna provizija	1% na iznos glavnice Ugovora o amandmanu

(2) Iznos provizije na raspoloživa, a neisplaćena sredstva će biti 0,5% godišnje.

Član 4.

Potvrđuje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Kanton:

- Zapisnik sa pregovora sa EBRD-a potpisan 27.05.2024. godine
- Ugovor o amandmanu između BiH i EBRD-a potpisan 13.09.2024. godine

Član 5.

Dodatna sredstva zajma iz člana 1. ove odluke, prenijet će se na Kanton potpisivanjem Amandmana na Podugovor o zajmu između Federacije BiH i Kantona. Navedenim Amandmanom na Podugovor o zajmu, Federacija BiH će prenijeti prava i obaveze na Kanton pod istim uslovima, a u skladu sa odredbama Ugovora o amandmanu.

Član 6.

- (1) Daje se saglasnost za zaključivanje Amandmana na Podugovor o zajmu između Federacije BiH i Kantona, za zajam iz člana 1. ove odluke.
- (2) Daje se ovlaštenje premijeru Kantona da potpiše Amandman na Podugovor o zajmu sa Federacijom BiH, kao i instrumente obezbjeđenja Zajma koji proizilaze iz podugovora.

Član 7.

- (1) U svrhu redovne otplate dodatnog zajma, Kanton je saglasan da Federacija BiH, u slučaju neredovnog ispunjavanja obaveza po Ugovoru o amandmanu, bez upozorenja može dospjele obaveze direktno naplatiti sa računa javnih prihoda, i to iz dijela prihoda koji pripadaju Kantonu.
- (2) Kanton se obavezuje da će u svrhu naplate svih potraživanja po ovom zajmu, Federaciji BiH dostaviti bjanko potpisane i ovjerene mjenice sa klauzulom "bez protesta" i Mjeničnom izjavom potpisanom i ovjerenom od strane premijera Kantona.
- (3) Kanton ovlašćuje Federaciju BiH da primljene bjanko mjenice može koristiti za naplatu dospjelog potraživanja.

Član 8.

- (1) U periodu dospijeca obaveza po dodatnom zajmu potrebno je iz budžeta Kantona osigurati sredstva za servisiranje obaveza po istom.
- (2) Dodatna sredstva za plaćanje PDV-a, carine i drugih naknada u periodu implementacije Projekta obezbjeđit će Ministarstvo saobraćaja Kantona.

Član 9.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužuju se Ministarstvo finansija Kantona, Ministarstvo saobraćaja Kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 10.

Implementacija Ugovora o zajmu, iz člana 1. ove odluke, ne zahtijeva donošenje novih i/ili izmjenu postojećih propisa.

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-49983/25
15. oktobra 2025. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 12. tačka c) i člana 21. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.: 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), a u skladu sa čl. 20., 21. i 26., Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), Skupština Kantona Sarajevo na 25. Radnoj sjednici, održanoj dana 20.10.2025. godine, donijela je

ODLUKU
O OSNIVANJU FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU
KANTONA SARAJEVO

Član 1.

(Predmet)

- (1) U cilju podsticanja, stimulisanja, razvoja i unapređivanja filmskog stvaralaštva i filmske proizvodnje na teritoriji Kantona Sarajevo Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: osnivač) osniva Fondaciju za kinematografiju Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Fondacija).
- (2) Svrha Fondacije je poboljšanje općih uvjeta u filmskoj proizvodnji Kantona Sarajevo.

Član 2.

(Naziv i sjedište)

- (1) Naziv fondacije je: Fondacija za kinematografiju Kantona Sarajevo.
- (2) Skraćeni naziv Fondacije je: Fondacija za kinematografiju.
- (3) Sjedište Fondacije je u Sarajevu, adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.
- (4) Fondacija ima svojstvo pravnog lica.
- (5) Fondacija ima administrativnu, tehničku i finansijsku samostalnost.
- (6) Fondacija djeluje na području Kantona Sarajevo.

Član 3.

(Ciljevi i djelatnost Fondacije)

- (1) Osnovni cilj Fondacije je podsticanje, stimulisanje, razvoj i unapređivanje filmskog stvaralaštva i filmske proizvodnje, a naročito u domenu:
 - a) stvaranja scenarističke građe,
 - b) zaštite, čuvanja i prezentiranja filmske baštine,
 - c) stimulisanja stvaralaca, institucija, udruženja i asocijacija,
 - d) očuvanja kulturnih vrijednosti, projekata naučno-istraživačkog karaktera,
 - e) izdavačke djelatnosti u oblasti kinematografije,
 - f) edukacije i stručnog usavršavanja kadrova u oblasti kinematografije,
 - g) stvaranja tehničkih pretpostavki za filmsku proizvodnju.
- (2) Fondacija, u skladu sa postavljenim ciljevima, obavlja sljedeće djelatnosti:
 - a) prikuplja i putem konkursa i javnih poziva distribuira finansijska sredstva za podršku kinematografiji i audiovizualnom stvaralaštvu u skladu sa ovom odlukom i Statutom Fondacije;
 - b) stvara uvjete za međunarodnu kooperaciju na polju audiovizualnog stvaralaštva u smislu Evropske konvencije o koprodukciji i drugih međunarodnih sporazuma u kojima je Bosna i Hercegovina potpisnik te programima Evropske unije;

- c) organizira manifestacije i promovira domaću kinematografiju i audiovizuelno stvaralaštvo na međunarodnim festivalima i manifestacijama;
- d) razvija i promovira filmsku i audiovizualnu kulturu u Kantonu Sarajevo;
- e) podržava i organizuje stručno i profesionalno usavršavanje u području kinematografskog i drugog audiovizualnog stvaralaštva;
- f) predlaže mjere Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i saraduje na suzbijanju nelegalne prodaje i upotrebe kinematografskih i drugih audiovizualnih djela;
- g) saraduje sa strukovnim udruženjima, visokoškolskim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim licima u cilju unapređenja kinematografskog i drugog audiovizualnog stvaralaštva;
- h) saraduje sa drugim institucijama kulture, audiovizuelne djelatnosti i regulatornim tijelima.

Član 4.

(Trajanje Fondacije)

Fondacija se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 5.

(Sredstva za rad)

- (1) Sredstva za rad i ostvarivanje ciljeva Fondacije osigurat će se u Budžetu Kantona Sarajevo godišnjim Programima Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo u okviru transfera Ministarstva.
- (2) Za osnivanje Fondacije osnivač osigurava početna sredstva u iznosu od 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade KM), koja će biti prenesena na račun Fondacije najkasnije 30 dana nakon registracije.

Član 6.

(Imovina)

Imovinu Fondacije čine:

- a) dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica;
- b) pokretna i nepokretna imovina koju Fondacija stekne iz vlastitih sredstava;
- c) sredstva dodijeljena iz budžeta Kantona Sarajevo i drugih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine;
- d) prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda koje Fondacija stekne kroz obavljanje djelatnosti iz ove odluke;
- e) iz evropskih fondova namijenjenih razvoju audiovizualne industrije;
- f) drugi prihodi stečeni u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02) (u daljem tekstu: Zakon) i Statutom Fondacije.

Član 7.

(Upravni odbor)

- (1) Organ upravljanja Fondacijom je Upravni odbor.
- (2) Upravni odbor čine predsjednik i četiri člana.
- (3) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar).

Član 8.

(Imenovanje Upravnog odbora)

- (1) Predsjednik i članovi Upravnog odbora biraju se putem javnog oglasa kojeg raspisuje Ministarstvo u skladu sa procedurom i uslovima utvrđenim Zakonom o